



APPEL A PROJETS de SITCOM (série de fiction courte)

Février 2023

Le Contrat d'Objectifs et de Moyens signé par ÔCtele et TV7 avec la Région Nouvelle-Aquitaine a été reconduit pour la période 2021-2023. Il porte notamment sur le soutien et la valorisation de la production audiovisuelle en langue occitane.

Il doit permettre de favoriser d'une part la production d'œuvres audiovisuelles documentaires de rayonnement national ou de proximité et d'autres parts de série de mini fiction (sitcom).

Dans ce cadre, les chaînes ÔCtele et TV7 lancent conjointement un appel à projets de séries de fictions courtes (Sitcom) auprès des producteurs et auteurs intéressés par cette initiative visant à proposer aux habitants de Nouvelle-Aquitaine des programmes de qualité. Par ailleurs, cette initiative vise aussi à contribuer au développement de la filière audiovisuelle en langue occitane en Région et proposer aux producteurs et auteurs une meilleure mise en marché de leurs œuvres.

1/ Calendrier.

Conformément aux attendus du C.O.M, les projets seront examinés par un comité d'experts qui se prononcera notamment sur la qualité artistique et la viabilité économique des projets, dans le respect de la ligne éditoriale de la chaîne.

Lancement de l'appel à projet : **mardi 7 février 2023**
Date limite de dépôt des dossiers : **jeudi 27 avril 2023 à 12h00**
Réunion du comité de lecture : **courant mai 2023**

Les dossiers sont à remettre en **version numérique (un fichier unique PDF)** à :

OC PROD
Marie Lavit | mlavit@octele.com
77 avenue des Lilas,
64000 Pau

TV7
Sandrine Pivetta | production@tv7.com
23 quai des Queyries,
33100 Bordeaux

2/ « Univers » souhaités.

Pour cet appel à projets, la chaîne rappelle d'abord que les séries de fictions courtes devront être **réalisées en langue occitane en intégralité (et sous-titrées en français)**.

Les grands univers éditoriaux souhaités sont :

- Société, travail, transport
- Couple, famille, jeunesse

Les chaînes auront une attention particulière pour des projets modernes, originaux, mêlant comédie de situation et faits d'actualité.

3/ Composition du comité de sélection :

La composition du comité de sélection sera rendue publique après délibérations, courant mai 2023 sur les sites :

ÒCtele
www.octele.com

TV7
www.sudouest.fr/lachainetv7

4/ Eligibilité du projet et points de vigilance

- La durée maximale de la série ne peut excéder 52'.
- Les séries doivent être en langue occitane, mono-dialectale ou pas.
- Les séries seront des œuvres originales, scénarisées.
- Elles devront être tournées en Région Nouvelle-Aquitaine avec une équipe technique majoritairement de la région.

Ces « sitcom » seront multi-diffusées sur ÔCtele et TV7, à partir de septembre 2024, dans la grille de programme et visionnables en « replay », avec une promotion dans nos émissions. Le réalisateur sera sollicité.

Nous serons attentifs aux propositions du producteur pour une vie « digitale » du projet.

Nous incitons les producteurs à chercher d'autres diffuseurs pour élargir le champ de leur prospection quant au montage financier de leur production mais ÔCtele et TV7 souhaitent rester premiers diffuseurs.

Une attention particulière sera portée à une juste rémunération des auteurs.

5/ Concours financier d'ÔCtele et TV7

ÔCtele et TV7 apporteront leurs concours financier à la production de chaque œuvre retenue sous forme d'apport en numéraire pour une valeur de :

- **10 400 € HT** en numéraire d'**ÔCtele** pour le projet retenu et sous forme d'un apport en industrie pour un montant maximum de 7 000 € (Matériel de tournage, sous-titrage ...).
- **5 000 € HT** en numéraire de **TV7** pour ce même projet retenu et sous forme d'un apport en industrie pour un montant maximum de 7 000 € (salle de montage).

Le calcul de cet apport sera réalisé lors de l'examen des dossiers reçus en réponse au présent appel à projets. Il sera établi en fonction notamment de la durée prévisionnelle de l'œuvre figurant dans le dossier, actualisé le cas échéant avant la date du comité.

L'apport financier de la chaîne sera versé en deux règlements, le premier de 70% à la signature du contrat de préachat, le 2ème (correspondant au solde) à la réception et l'acceptation du PAD.

6 / Composition du dossier

- Une note d'intention de réalisation (*en français*)
- Une note du producteur (*en français*)
- Un synopsis de la série (*en français*)
- Le scénario des deux premiers épisodes (***en occitan et français***)
- Le synopsis des épisodes suivants (*en français*)
- Une fiche technique (*en français*)
- Un devis type CNC (*en français*)
- Le plan de financement prévisionnel indiquant les accords déjà obtenus (*en français*)
- Le CV de l'auteur (*en français*)
- Le CV du réalisateur (si différent) (*en français*)

- Un extrait KBIS
- [La fiche “caractéristiques de l’oeuvre” et la fiche de “renseignements société” \(en français\)](#)
- La structure déposant un dossier devra être en mesure de livrer le PAD avant le **30/06/2024**.

Le versement d’une indemnité par jour de retard pourra être appliquée à titre de pénalité.

Tout dossier incomplet ne sera pas présenté au comité de lecture.

7/ Livraison et diffusion

Une diffusion commune sera programmée sur nos antennes respectives **en septembre 2024**.

8/ Publication

Vous retrouverez cet appel à projets sur :

ÔCtele

www.octele.com

Contact :

Marie Lavit | 05 47 41 48 93

TV7

www.sudouest.fr/lachainetv7

Contact :

Sandrine Pivetta | 05 57 54 77 77

Crida de projectes SITCOM (serias de ficcion cortas)

Febrièr de 2023

Lo Contracte d'Objectius e de Mejans (COM) signat per ÒCtele e TV7 amb la Region Novèla-Aquitània foguèt reconduch pel periòde de 2021 a 2023. Pertòca primièr lo sosten e la valorizacion de la produccion audiovisuala en lenga occitana.

Dins aquel encastre, los dus canals nòstres lançan conjuntament una novèla crida per de projectes de serias de ficcion cortas als autors interessats per aquela iniciativa qu'a per mira de prepausar als estatjants de la Region Novèla-Aquitània, pel biais de la television regionala de lenga occitana, programas de qualitat. D'un autre costat aquela iniciativa vòl contribuir al desvolopament de la filiera audiovisuala occitana e vòl tanben prepausar als productors e autors una melhora mesa en marcat de lors òbras.

1/ Calendari

En conformitat amb los atenduts del COM, los projectes seràn estudiats per un comitat de lectura compausat d'expèrts. Se deurà prononciar en primièr sus la qualitat editoriala, linguistica, artistica e la viabilitat economica dels projectes, en tot respectant la linha editoriala del canal.

7 de febièr : lançament de la crida als projectes

27 d'abril 12h : limita per depausar los dossièrs

Mes de mai : amassada del comitat de lectura

Los dossièrs seràn enviats en version numerica **un exemplar en PDF** a :

OC PROD

Marie Lavit | mlavit@octele.com
77 avenue des Lilas,
64000 Pau

TV7

Sandrine Pivetta | production@tv7.com
23 quai des Queyries,
33100 Bordeaux

2/ Univèrs desirats

Per aquela crida a projectes Octele remembra que **las serias deuràn èstre realizadas en integralitat en lenga occitana (amb sos-titolatges en francés)**

Los grans univèrs editorials desirats son :

- cople, familha, joventut
- societat, trabalh, transpòrts

Los canals seràn atentius als projectes modèrnes, originals, que mèsclan comèdia de situacion e faits d'actualitat.

3/ Composicion del comitat de seleccion :

La composicion del comitat de seleccion serà publica après las deliberacions, al començament del mes de mai 2023 suls sites :

ÒCtele

www.octele.com

4/ Eligibilitat del projècte e punts de vigilància

- La durada de la seria poirà èstre de 52 minutas al mai.
- Las serias pòdon èstre dins una o mai d'una varianta de la lenga occitana.
- Las serias devon èstre d'òbras originalas scenarizadas.
- Seràn rodadas dins la Region.

Aquelas serias seràn multidifusadas sus ÒCtele e TV7 a comptar de setembre 2024, dins la grasilha de programas e visionablas en «replay», amb una promocion dins nòstras emissions. Lo realizator serà sollicitat.

Nos avisarem que lo productor faga de proposicions per una vida « digitala » del projècte.

Demandam que los productors se mainen de cercar d'autres difusors per alargar lo camp de lor recèrca per çò qu'es del montatge financièr de lor produccion. ÒCtele e TV7 que desiran demorar purmèrs difusors. Serem atentius al fait que los autors sián remunerats de faïçon justa.

5/ Apòrt financièr d'ÒCtele et TV7

ÒCtele e TV7 donaran un apòrt financièr a la produccion de cada òbra seleccionada jos la fòrma d'un apòrt en numerari de :

- **10 400 € HT** en numerari per **ÒCtele** per lo projècte seleccionat, e jos la fòrma d'un apòrt en industria de maximum 7 000 € (Material de rodatge, jos-titolatge ...).
- **5 000 € HT** en numerari de **TV7** per aquel meteís projècte e jos la fòrma d'un apòrt en industria de maximum 7 000 € (sala de montatge)
-

6/ Composicion del dossièr :

- - Una nòta d'intencion de realizacion (en francés)
- - Una nòta del productor (en francés)
- - Un sinòpsi (en francés)
- - Lo scenari dels dos primièrs episòdis (**en occitan e en francés**)
- - Lo sinòpsi dels episòdis següents (en francés)
- - Una fica tecnica (en francés)
- - Un prètzfach de tipe CNC (en francés)
- - Lo plan de finançament previsionat qu'indicarà los acòrds ja obtenguts. (en francés)
- - Lo CV de l'autor (en francés)
- - Le CV del realizator (s'es diferent)
- - [La fica "caracteristicas de l'òbra" e la fica de "rensenhaments societat"](#) (en francés)
- - L'estructura deurà èstre en capacitat de liurar lo PAD abans lo **30/06/2024**.

Los dossièrs incomplets seràn pas estudiats pel comitat de lectura.

7/ Liurason et difusion

Una difusion communa serà programada sus las nòstras antenas respectivas **en setembre 2024**.

8/ Publicacion

Podètz trobar aquela crida a projèctes sus ;

ÒCtele

www.octele.com

Contacte :

Marie Lavit | 05 47 41 48 93

TV7

www.sudouest.fr/lachainetv7

Contact :

Sandrine Pivetta | 05 57 54 77 77